

Letsatsi Le Letle

Lindy Pelzl


Elana Bregin

Raesah Vawda

Letsatsi Le Letle

Buka ena ke ea







Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professional volunteers to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.

Letsatsi Le Letle

A Beautiful Day in Sesotho as spoken in Lesotho

Illustrated by Lindy Pelzl

Written by Elana Bregin

Designed by Raeesah Vawda

with the help of the Book Dash participants in Durban on 7/11/15.

ISBN: 978-1-928365-94-5

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.



Lindy Pelzl

Elana Bregin

Raeesah Vawda

“Ah! Letsatsi le letle ruri,” ho cho ‘M’e.
“Tsoha Thabo.”



“Lumela letsatsi,” ho cho Thabo.
“Lumelang linonyana.”



“Ke letsatsi le letle,” ho cho Ntate.
“Ha re etse moketjana pela noka.”



“Na mokhotsi oaka Teboho aka tla?”
ho botsa Thabo.

“Se ka nlebala. Ke rata meketjana,”
ho cho Tonki.

“Le nna. Le nna ka batla hotla.”
ho cho Ntja.

“Re saleng morao,”
ho cho linonyana.






“Re tla beisa ho ea sefateng sane.” ho cho Thabo.



“Ke hlotse, ke hlotse,” ho cho Tonki.

“U nqhekelletse,” ho cho Thabo.

“Una le maoto a mane.”






“Bona nka etsang,”
ho cho Thabo.




“Leha ho ka ba thoe u ke ke ua etsa tsena,”
ho cho Teboho.




“Moketjana oa rona o tloba mona,” ho cho Ntate.






“Re beise ho ea metsing!” ho cho Teboho.

“Tlohong le tlo ja banana le bashanya,”
ho cho ‘M’e.





“Ke nako ea o ea hae,” ho cho ‘M’e.
“Salisa Teboho hantle.”



